


Poštovani građani,

Ovim letkom Skupština opštine Milići, koju čine vaši predstavnici- odbornici, nastoji da vas pravovremeno, potpuno i istinito informiše o radu i donijetim aktima od zajedničkog – javnog interesa, odnosno da vam pruži mogućnost zaštite vašeg ličnog interesa.

Otvorena lokalna vlast uz vaše aktivno učešće je još jedan korak u zajedničkom nastojanju da na najbolji način iskoristimo sve svoje kapacitete radi poboljšanja uslova života u našoj opštini.

**SKUPŠTINA OPŠTINE
MILIĆI**

Info letak Skupštine opštine Milići



**OPŠTINA
MILIĆI**

INFOSO

Informacije sa 32.sjednice SO-e Milići,
održane 06.12.2011. godine

Opština Milići, Jovana Dučića br.2
<tel:056/740-195>; faks:056/745-431
e-mail:opmilici@teol.net
www.opstinamilici.org

Info letak Skupštine opštine Milići

INFORMACIJE

SA 32. REDOVNE SJEDNICE

SKUPŠTINE OPŠTINE MILIĆI

Trideset druga redovna sjednica Skupštine opštine Milići održana je 6.decembra 2011.godine, u sali za sastanke u zgradi opštine Milići sa početkom rada u 10,10 časova.

Sjednici je prisustvovalo 15. Odbornika. Odsutni su odbornik Milojica Lalić i Dobrila Marinković .

Skupštini su prisustvovali, osim odbornika, načelnik opštine Živojin Jurošević, zamjenik načelnika Mile Lalović, predstavnici medija, predstavnici OSCE, predstavnik LOT tima, predstavnik Asocijacije Budni posmatrač, te izvjestioci po tačkama dnevnog reda.

Odbornici su na 32. Sjednici SO-e Milići donijeli sledeće odluke i druga akta:

- Odluka o usvajanju Rebalansa budžeta Opštine Milići za 2011.godinu, broj 01-022-102/11.
- Odluka o usvajanju Programa izgradnje i uređenja prostora za 2012.godinu, broj 01-022-129/11.
- Odluka o imenovanju članova Savjeta za sport, broj 01-022-140/11.
- Odluka o odbijanju prijedloga Komisije za izbor, imenovanja i mandatno-imunitetska pitanja za izbor članova Savjeta za kulturu, broj 01-022-139/11.

- Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izvršenju budžeta Opštine Milići za 2011.godinu, broj 01-022-107-1/10.
- Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o subvenciji troškova prevoza učenika za školsku 2011-2012.godinu, broj 01-022-101-1/11.
- Zaključak, broj 01-022-122/05 (o prihvatanju i upućivanju na javnu raspravu nacrtu Statuta o izmjenama i dopunama Statuta opštine Milići).
- Zaključak, broj 01-022-120/11 (o prihvatanju nacrtu Programa rada SO-e Milići za 2012.godinu).
- Zaključak, broj 01-022-121/11 (o prihvatanju Konsolidovane informacije o izvršenju budžeta Opštine Milići za period 01.01.-30.09.2011.godine).
- Zaključak, broj 01-022-139-1/11 (o imenovanju članova Savjeta za kulturu na narednoj sjednici Skupštine).
- Rješenje o odbijanju zahtjeva za otkup zemljišta Jurošević (Slavko) Rajka iz Milića, broj 01-022-58/10.
- Rješenje o odbijanju zahtjeva za nadoknadu za zemljište Mimić Radisava iz Milića, broj 01-475-13/11.

Svi akti su objavljeni u „Službenom glasniku Opštine Milići“ br.12/11, od 09.12.2011. godine.